

Sihle u na malembe ma nkombo.


U ya exikolweni xa le hansi.

Manana wa yena u n'wi longela swakudya swa ninhlikanhi siku na siku.



Siku rin'wana, vana a va dya swin'we ehansi ka nsinya.

Sihle a anakanya, "Namuntlha, ndzi ta va na vona. Va tikomba va tsakile, va avelana na ku bula."



Loko Sihle a ya, vana a va nga vulavuli na yena. U tifamberile, nhloko yi langute hansi.

Mudyondzisi Mthetho u lemukile leswi nga humelela.






Sihle u yile endzhaku ka tlilasi. Mudyondzisi Mthetho a n'wi landzelela.

“Vana lavan’wana a va swi lavi ku va na mina hikwalaho ka vuvabyi bya mina,” Sihle a byela Mudyondzisi Mthetho.





Hi ku famba ka nkarhi, Mudyondzisi a vulavula na vana.

A hlamusela, “Vhayirasi ya HIV yi hangalaka hi ku hlangana ka ngati kumbe swihalaki leswi swi nga kona emirini.”



Mudyondzisi Mthetho a ya emahlweni, “HIV a yi hangalaki hi ku huhwa swin’we, ku dya swin’we, kumbe hi ku vukarhana.

“Mi nga huhwa na ku dya swin’we. Mi nga vukarhana.”



Vana a va tsakile ku tiva swa nkoka hi HIV.

Va vukarhile Sihle, "Hi kombela u hi rivalela a hi ku khomangi kahle."





Kusukela siku rero, Sihle a tsaka ku va a ri exikolweni.

U huhwile a tshuxekile na vana van'wana.